

Ramazanska lampa

Edukativne ramazanske aktivnosti i izazovi za
djecu školske dobi od 9 do 16 godina

mag.ped. Emina Alajbegović

5 aktivnosti za 5 vikenda



PRVI VIKEND

subota

nedjelja

5 dnevnih namaza
20 minuta učim Kur'an
10 min. čitam prevod Kur'ana
10 min. vježbam matematiku
10 minuta čitam knjigu

5 dnevnih namaza
20 minuta učim Kur'an
10 min. čitam prevod Kur'ana
10 min. vježbam matematiku
10 minuta čitam knjigu

DRUGI VIKEND

subota

nedjelja

5 dnevnih namaza
20 minuta učim Kur'an
10 min. čitam prevod Kur'ana
10 min. vježbam matematiku
10 minuta čitam knjigu

5 dnevnih namaza
20 minuta učim Kur'an
10 min. čitam prevod Kur'ana
10 min. vježbam matematiku
10 minuta čitam knjigu



Prva trećina Ramazana

**Dobra djela koja
želim uraditi:**

**Očistiti džamijsko dvorište.*

**Dio Kur'ana koji
planiram
proučiti:**

**Proučiti suru Beqare na arapskom
jeziku i pročitati prevod.*

**Stranice knjige koje
želim pročitati:**

**Pronađite u biblioteci neku knjigu
za djecu Islamskog sadržaja.*

Prva trećina Ramazana
(prvih 10 dana) je
poznata kao
MILOST - RAHMET.

Samoprocjena

Moj uspjeh u
prvoj trećini
Ramazana:

- Post ☆☆☆
- Namaz ☆☆☆
- Teravija namaz ☆☆☆
- Kur'an ☆☆☆
- Dova ☆☆☆
- Knjiga ☆☆☆
- Dobra djela ☆☆☆
- 5 Aktivnosti za 5 vikenda ☆☆☆

Moj uspjeh u
zadnoj trećini
Ramazana:

- Post ☆☆☆
- Namaz ☆☆☆
- Teravija namaz ☆☆☆
- Kur'an ☆☆☆
- Dova ☆☆☆
- Knjiga ☆☆☆
- Dobra djela ☆☆☆
- 5 Aktivnosti za 5 vikenda ☆☆☆

Moj uspjeh u
druvoj trećini
Ramazana:

- Post ☆☆☆
- Namaz ☆☆☆
- Teravija namaz ☆☆☆
- Kur'an ☆☆☆
- Dova ☆☆☆
- Knjiga ☆☆☆
- Dobra djela ☆☆☆
- 5 Aktivnosti za 5 vikenda ☆☆☆

Možete li kodirati isti kod koji vidite,
na sljedeću praznu tablicu?



Two blue arrows point from the first two 3x3 grids to the last two 3x3 grids, indicating a transformation or mapping.

■	■						■	■			
		■						■			
		■						■			

■							■				
■							■				
■	■						■				
						■	■	■			

■	■	■					■	■			
		■						■			
■							■	■			

■	■					■					
						■	■				
■	■						■	■			
								■			

Isjecite kartice za vrata, spojite i zalijepite njihove poledine,
kako biste dobili jednu karticu sa dva lica.

Kajlula je kratko popodneвно spavanje, prije podne namaza ili poslije podne namaza. Kajlula je sunnet našeg poslanika Muhammeda a.s.. Kajlula pruža energiju, poboljšava koncentraciju i pomaže da osoba bude produktivnija tokom ostatka dana.



کچھ مبارک

